



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

## Dɛn na Bible Ka Fa Mmɔborɔhunu Ho? — Nyamesom Adwensakra ne Mpaebɔ · KJV Kyerɛwsem a Strong's Nɔma Wɔ Mu

ADESUA NE MPAEBɔ · ENENAM TIA A WOSOA, NE MPAEBɔ A WODE TO MU

*Mmɔborɔhunu — Bible Nkyerekyerɛ A Eyɛ Faɛm*

### NNIYUNI

Ansa na wo nan beka fam anɔpa yi, eyi aye nokware afa wo ho dedaw: Onyankopɔn mmɔborɔhunu ye foforo. Enyɛɛ mmerew wɔ nnɛra bɔne no ho. Wɔde too hɔ foforo ansa na woasɔre efise efi nokwareɔ a entumi nsee mu. Enyɛ Onyankopɔn a wabobɔ ne nsa akyerekyerɛ wo mfomsɔ na ɔhyia wo da yi mfitiasɛɛ. Obi a n'ani gye mmɔborɔhunu ho na ɔhyia wo, a n'mmɔborɔhunu ye foforo anɔpa biara. Fa saa mmɔborɔhunu no di kan, ansa na woaye biribiara a wode benya no — na afei ma mmɔborɔhunu a woanya kwa no nye mmɔborɔhunu a wode kyere obiara a wubɛhyia no nne, dɔnhwerew biara mu.

### HEBREW NSEMFUA

“mmɔborɔhunu” — **H2617 chesed** — Apam mu adɔɛ a ensesa, mmɔborɔhunu a etim pintinn

*Ahummbɔɔ a efiri apam mu ba a suro nka ho — na eyɛ foforo anɔpa biara*

“mmɔborɔhunu benben” — **H7356 racham** — mmɔborɔhunu; saa asemfua no ara na wɔtaa de kyere EYAM

*ahummɔɔ a efi soaye mu a mu dɔ dɔso — ete sɛ ena a ɔso nyinsɛn, na entwa da*

“ye mmɔborɔhunu” — **H2603 chanan** — Sɛ obi beye mmɔborɔhunufɔɔ, sɛ obi bekoto ne yam aye ayamyɛ akyere obi a ɔwɔ n'ase

*Oseɔfrani mmɔborɔ su, ne Onyankopɔn a ɔtwen nam botae so senea ebeye a obetumi agye ho so mmuae*

ANɔPA — HWEHWE ME NTɛM

**Mmɛbusɛm 8:17** Medɔ wɔn a wɔdɔ me, na wɔn a wɔhwehwe me no hunu me.

MEDɔ WɔN A WɔDɔ ME → NA WɔN A WɔHWEHWE ME NO HUNU ME.

**Kwadwom 3:22** Awurade dɔ kesɛɛ enti yennsɛɛɛ. N'ayamhyehyɛɛ nni hwammɔ. [**H7356 racham** ▮] [**H2617 chesed** ▮] (23) Eyɛ foforo anɔpa biara; wo nokoredie ye kesɛɛ.

YENSEɛɛ, EFISE N'AYAMHYEHYɛɛ NNI AWIEI → EYɛ FOFORɔ ANɔPA BIARA + WO NOKOREDIE YE KESE.

**Nnwom 5:3** Ao, Awurade, wote me nne anɔpa; anɔpa, mede m'adesre ba w'ananim na mede anidasoɔ twen.

**AO, AWURADE, WOTE ME NNE ANɔPA → MEDE M'ADESRE BA W'ANIM NA MEDE ANIDASOɔ TWEN.**

*(Me nsusuwii ankasa — anɔpa yi, ansa na woaye biribiara a ebema woanya, mmɔborɔhunu no aye foforo dedaw. Wonhye da no ase a wowɔ ka; eye da a wɔadan ama wo dedaw. Ansa na wubebisa Onyankopɔn biribi foforo bi enne, hwe soro na gye saa ade baako yi kan: n'ahummɔɔ a eda wo so anɔpa yi, foforo turodoo.)*

**ŌWÌA — NA ŌWÌA MU MEBŌ MPAE**

**Nnwom 55:17** Anwummere, anɔpa ne awia, mede mmɔborɔnne su fre no, na ɔte me nne.

**ANWUMMERE, ANɔPA NE AWIA, MEDE MMɔBORɔNNE SU FRE NO → NA ɔTE ME NNE.**

**Asomafoɔ 10:9** Adeɛ kyeeɛ a wɔrekɔ no, ebeye owigyinaeɛ a wɔrebɛn kuro no no, Petro kɔɔ edan a ɔte mu no atifi kɔbɔɔ mpaee.

**PETRO FORO Kɔɔ EFIE ATIFI ɔɔRE → BEYE ɔɔN NSIA BERE MU.**

**Mika 6:8** ɔde deɛ eye akyerɛ wo, Ao onipa. Na edeen na Awurade hwehwe afiri wo hɔ? Ye adeteneneɛ, hunu afoforɔ mmɔɔ, na wo ne wo Onyankopɔn nnante ahobreaseɛ mu. **[H2617 chesed ■]**

**YE ATENTENENEE + ɔɔ MMɔBORɔHUNU + NANTE Wɔ AHOBREASE MU WO NYANKOPɔN AKYI.**

*(Me nsusuwii ankasa — owigyinae bere, gyae adeɛ a woreye no bere tiawa bi. Kae anɔpa nkyerewsem no. Bisa wo ho asem baako: obi atwa wo kwan wɔ nne, a ohia mmɔborɔhunu na wannya bi mfi wo hɔ? Se eba saa deɛ, enne bere a ese wosane w'ani kɔ akyi kɔma no bi, se asemfua nko ara mpo. Afei sane kɔ w'adwuma so.)*

**ANADWO — DWENE HO AWIA NE ANADWO**

**Nnwom 63:6** Meda me mpa so a, mekae wo. Anadwo dasuo mu nyinaa, medwene wo ho.

**MEDA ME MPA SO A, MEKAE WO → ANADWO DASUO MU NYINAA, MEDWENE WO HO.**

**Nnwom 51:1** Ao Onyankopɔn hunu me mmɔɔ, sedee w'adɔee a ensa da no tee; w'ahummɔborɔ kesee no enti, pepa me mmarato. **[H7356 racham ■] [H2617 chesed ■] [H2603 chanan ■]**

**AO ONYANKOPɔN HUNU ME MMɔɔ → W'AHUMMɔBORɔ KESEE NO ENTI, PEPA ME MMARATO.**

**Efesofɔ 4:26** Se wo bo fu a, nye bɔne mma awia nkɔɔ w'abufuo so.

**SE WO BO FU A → NYE BɔNE MMA AWIA NKɔɔ W'ABUFUO SO.**

## ASEM A ESE SE WɔDE SIE KOKOAM Wɔ KOMA MU

**Nnwom 100:5** Awurade ye; na n'adɔee wɔ hɔ daa; ne nokoredie kɔduru awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa so.

**[H2617 chesed ■]**

**NE MMOBORɔHUNU Wɔ HO DAAPEM → NE NOKWAREDI TRA Hɔ KɔSA AWO NTOANTOAN NYINAA MU.**

*(M'adwene ankasa — anadwo yi, san hwe da no mu wɔ nkyerekyeremu abien yi anim. Ehefa na na ehia wo mmɔborɔhunu enne, na wusree? Ehefa na na obi bi hia wo mmɔborɔhunu, nanso wode abufuw ɔɔ mu mmom? Ma emmfiri hɔ ansa na woada, senea Efesofɔ 4:26 ka no. Afei home: n'ahummɔɔ wɔ hɔ daa, na ennwieɛ enne, na erenwie ɔkyena nso.)*

**NSEM A ETWA TO**

**5 Mose (Deuteronomium) 6:6** Momma saa mmaransem a mede rema wo enne yi ntena mo akoma mu.

(7) Momfa nhye mo mma mu. Se mowɔ fie anaa monam ekwan so, se moda hɔ anaa mosɔre anɔpa a, monkyerekyerɛ wɔn.

**MA SAA NSEM YI NNI WO KOMA MU → KA HO ASEM SE WOTE FIE, WONAM ɔKWAN SO, WODA Hɔ, ANAASE WOSɔRE.**

*Ahummɔɔ nye asem a efa donhwerew biako pe ho wɔ da bi mu. Na eye foforo bere a wonyanee, eho hiaa bio wɔ owigyinae, na eye ade a etwa to a wokae se ehia wo ara na wowɔ bi ara bere a worededa. Se wote fie, se wonam kwan so, se woda hɔ, ne se wosɔre — da biara nnwuma nyinaa ye nea wubetumi atra mu wɔ Onyankopɔn ahummɔɔ mu, se wokɔ so san ba ho wɔ mmere abiesa yi mu biara a.*

**DI ANO NNE**

1. (Anɔpa) Ansa na woadi biribiara anɔpa yi, kenkan Kwadwom 3:22-23 dennen penkoro, na da Onyankopɔn ase wo mmɔborɔhunu foforo baako a efata wo enne ho.
2. (Owigyinae) Owigyinae bere no, gyae ho bere simma baako na bisa wo ho se obi a woahyia no nne no hia mmɔborɔhunu bi a ese se wode ma no. Se ete saa a, san ko nkyen na koma no ansa na da no atwam.
3. (Anadwo) Ansa na woadi, ka biribi baako a wo bo afuw wo ho ara kyere, na gyaa mu, senea Efesofo 4:26 kyere no — mfa nko kyena.
4. (Bere biara) Ka nkyerekyeremu nsem no mu nkyekyemu baako a wokenkanee no nne kyere obi foforo, na bisa no ma onkae wo bio kyena.

## MPAEBɔ

*O Awurade, woaka wo din akyere me, na ahummɔbo ne asemfua a edi kan wo mu. Woye ahummɔbo ne adɔeye Nyankopɔn, wo bo kyere fu, na woye ahummɔbo ma. W'ahummɔbo ye foforo anɔpa biara, na ewo ho daa daa. Mense w'ahummɔbo nkakraa mpo, nanso woaka se w'ani gye ahummɔbo ho. Enti mereba — enye se merehyen ako soro, na mmom mereteem fre; enye se merekata me bone so, na mmom mereka no: hu me mmɔbo, me a meye ɔɔnefo yi. Pepa me bone nyinaa fi wo mmɔborɔhunu bebre no mu, na fa no fi me ho ko akyirikyiri senea apuei ne atɔe ntam ware no. Wobisa me se menyee ahummɔbo dɔfo senea wo nso wodɔ no; enti ma menyee ahummɔbo, senea m'Agya ye ahummɔbo no, na senea manya ahummɔbo no, saa ara na menkyere me nua nso. Na esiane se nnipa bebre do bedwo nti, ma me ahummɔbo a ehia me na matumi agyina ano akosi awiei a menyee mremre. Ma me koma nno wo mu daa, na mempa abaw, na wonhu me se meye nokwafo kosi owu mu. Mede akokoduru ba w'adom ahengua no anim, senea menyee ahummɔbo, na minya adom a eboa wo ahiade bere mu; na meto w'ahummɔbo ho dwom daa daa. Amen.*

## SEDE

**Nnwom 136:26** Monna ɔsorosoro Onyankopɔn no ase. N'adɔee wo ho daa. **[H2617 chesed ■]**

**MONNA ɔSOROSORO ONYANKOPɔN NO ASE → N'ADɔEE WO HO DAA.**

**DEN NA ESE SE WOYE ANSA NA WɔAGYE WO NKWA?**

*Hwe Bible study a yede asem — "Den na Ese Mereye Anase Menye na Wɔagye Me Nkwa"*

## SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).